

MP 1-28 1 K34/33 8/33
 Successorship of
 Malaboswa J. MALATSI
 660₍₂₆₎ Tsa Badimo of £0-15-0
 17/4/41

MOOTLAWU
 Mōya xa se seto seo se tsebywaxo
 kudu xe motho a sa phela. Xomvrie
 mōya o fetwa ke nama ka leina xe motho
 a sa phela. Ke xore xe motho a hwile
 xa a hwa xore mōya le nama di
 aroxane. Xomvrie di dumelwa xoba
 felo xo tee moo setopo sa motho se
 epetswexo nthse. Ke xona xa xo tsebywe
 xe mōya o thoxela mmele ka xo
 hwa xa motho. Xomvrie xe motho a hwile
 o sa xopolelwa xo phela ka mabung bydo
 ka xe abe a phela le batho ka ntho xa
 mōbu. Ka xe mōya o tsōwa ka sebopexo
 sa nama ke xona motho o ba le mōya
 o tee. Xomvrie mōya xa o xopolelwe xo
 swana le seto xe e se ponalo ya
 sebopexo sa motho. Ke xore mōya e
 fio ba motho yo a sepelaxo, mme a
 bonwa ka mahlo a nama. Ka xe
 mōya ele nama o tsena xo hblwenq
 xa nama. Mōya xa o thoxele mmele

660

K34/33

2

xe xo robetswe ka xe o xopolelwa xoba
 mmele. Xomme le xe motho ahwile
 ka xo tsebywe xore moya o tšwele
 mmeleng wa motho. Xomme xohwa
 ke xo hloka maatla a mmele. Moya
 o ka sebonwe le xe ele xo kwiwa ke
 motho yo a phelaxo, xe e se xo bonwa
 ele motho ka moraxo ka lehu xomme
 a sepela byalo ka pele. Xomme seo
 ka se a tisi' xo direxa, xe e se ka
 mabaka a dipelaelo tša moho xo
 bao ba sa phelaxo. Poralo ye ya
 moya e direxa xaxolo dilaong. Xe e
 ka bonwa ke motho a sepela e
 xopolelwa xoba hlōlo ya lehu xo mmoni
 wa moya xoba mokwi wa lentšu la
 motho yo a hwilexo. Xomme xe tseo
 di direxa mothong ale dilaong ka
 xona poifo ya lehu xo motho. Ke
 xore mohlomong moya o tšitše fela
 dipelaelo tša xe di kwelwe xo tlaxo
 xo hlaxa bophelo byo ba botse xo mokwi.

K34/33

3

660

Mōya o ka kwa ke motho ka ditōro
 koba a sepela xe a taxilwe koba a sa
 taxwa. Xe motho a ka lōra a e kwa
 lentšū la motho yo a hwilexo mme
 lentšū le le bolela taba xo motho ke xona
 taba yeo e swanets'e xo dirwa. Xape
 moyā o ha xo matho ka bolwets'e xore
 o phakise xo kwiwa ke bao eleng ba
 phelaxo xamoxo le molwetsi. Moyā
 wa motho xa o tsene phōōfōlōng
 euyā o ka emel^{wa} ke phōōfōlō xore
 o kwane le bao ba phelaxo. Xomme
 fa e kaba ka xo fa moyā phōōfōlō
 ye e phelang. Meōya e dula
 diphōōfōlōng le dihlareng koba
 matlapeng le dirokeng kamomōya
 o ka bolelaxo xore batho ba o tsebe
 ka xona. Xomme taba ye xo ha laela
 moyā xore o rata xo eima kae xore
 bao ba phelaxo ba kopane le o na
 xona xe ba rata xo boledis'ana le
 wona.

4

660

K34/33

Mōya o isa pele xo phela ka moraxo
 ka lehu. Mōya o tsebywa xe o sa
 dutši mola mohu a lenq lona. Xape
 moya o ka boa ka xae ele letlapa, xoba
 sehlare xoba phoafolo kamo o ka
 vataxo xove o be ka xona ka pelaelo
 ya ona. O na le bophelo byo botse
 le maatla xo fitiša peleng. Motho yo
 a phelaxo o boledišana le moya ka
 tsela ya thapelo eseng kamo a ka
 ratang loba ka maatla. Mōya o
 sa iphsina ka dijo le dinō kamo o
 ka ratang xove batho ba o direle
 ka xona. O direlwa tšohle ke bao ba
 sa phelaxo. Ka xe mōya o lsebu.
 hwetswa xoba feto xo tee le setopo o
 sana le maatla a xo beledišwa le xo
 hloka khutšo byalo ka pele xe o sa
 dula ka nthe xa mmu. Xe mōya
 o laetše seo o se ratang mme
 sa se direxe xona o tla dira tšiši
 xo bao ba sa kwexo ditael tša ona.

660

K34/33

5

Xe thato ya moya e sakra yaphethwa
 ele ka baka la xo lebala ka batho mme
 e tha dirwa byalo ka xe eka ke ka
 boomo. Moya o bowa ka mmeleny
 wa motso yo mong, Kudu kudu ka
 setloholong koba setloholwana. Momeoya
 e yako vithse ke moe eleny mabitheny
 a bahu koba fa moku yo mong
 le yo mong a letse xona. Komme
 ke ka tase ka lefase. Meoya e
 phela bophelo byo botse ba khutsō
 Meoya ka mota e phela botsoane
 kamo moyo wo mong le wo mong o
 sa busexo ke wo mong ka xona.
 Komme ka xona tsoo koba
 meputso ya tse dirilwexo bophelong.
 Masea a mangenyane kaana maatla
 pušong ya moxalo ka lehu la ona
 mo moyeny. Komme xo byalo le bana
 ba ka lodimo ka masea. Le meoya
 ya bana ba mafahla ka ena maatla
 Meoya ya masoboto ka ena

660

K34/33

6

maatla xe e se šoboro leo ebeng
 e šetše le le seteng sa bonna.
 Ke xore le swanetsē ke xo nyala
 mmme le thibelwa ka xobane le
 sešo xo bolla. Meōya ya basadi
 bao bahwilexo pelexong e na le maatla
 byalo ka meōya ya batho ba
 baxolo kamotša. Moya wa sexafa
 o busa byalo ka sexafa. Xomme e
 swanetsē xoba sexapa sa motho yo
 moxolo eseng ngwana. Kxōpē e na
 le pušo xo fitiša ka xe a hwile asešo
 xo hwetsa dithswanelo tsa bonna.
 Batho ba hwilexo utweng ba busa
 kudu. Ka xe ba hwetsē šōkēng.
 Batho ba betohexo ke meetse xoba
 swelexo bana le pelaelo kudu ka
 xe ba hwile leho le lebe eseng ka
 xo bitšwa ke badimo ba bangwe
 ka xe xo xopalwa xore xe motho
 a hwa o biditsē ke batho ba pele
 xoba badimo.

K34/33

7

660

Xe motho a sa fihlwa ka thswanelo
 o tla belaela kudu kudu ka xo
 thisa ditsietsi xo ba phelaxo. Mooya
 ya dikxosi e sa busa lefase
 Kamoka byalo ka peleng. Moya
 wa motho yo mong le yo mong
 ka ntle le ya dikxosi o busa
 lapeng la wona xoba molokong
 Xe motho a huile bothopya o tla
 boa xae ka bolwetsi xore a xopolwe
 ka mehla ke moloko wabo. Ke
 xore o tla tsena ka bolwetsi xo
 sethoxolo xore xo nthuwe sebo se
 byalo ka pudis txomo xoba txoxo
 xo emela moya wo xore o
 tsebywe mo lapeng xoba molokong
 wo. Bahu ba xata kudu kudu
 dilo tse botse xo fitisa ba sa
 phelang. Xe moku ebe ele motho
 wa bothakxa o tla tsoma xore
 dilo tseo isa xaxwe tsa bothakxa
 dibolokwe kamoka.

8

660

K34/33

Xe mohl ebe ele serui o tla
 rata xose kxamo ya mmala
 wo botse kamo šakeng e sete
 ya šomisiwa le xe ele xo bolawa
 e swanetsi xo dulela ena
 ka xo sa felexo. Xomme xe
 e hwiile o tla nyakexa ye
 ngwe ka pela pela xobane
 xe xo se byalo batho ba tla
 xopotswa ka bolwetsi xoba
 lehu. Xomme lehu leo le
 ka dirwa xo mang le
 mang moya o ka rata xo
 xo bela xomo ka ena.
 Xape mohl yo eleng sekhati
 sa mehleng ya xo phela ka
 laxwe ka rate xose leina la
 laxwe le le balwe ke meloto
 kamoka. Ke xona a ka dirwa
 xose xo le le malwetsi mo
 ba seng xose ba veelwe leina
 laxwe kamoka.

9

660

K34/33

Xomme mo xo rewenq xa
 leina xo Ha ba le thsenyaxdele
 ya dipudi le dikxoso le
 dikxomo, Xape le mabele.
 Xe sebyang sa mōya seo abeng
 a se rata kudu xomme se
 senyetsē xo se se sengwe xo
 se thiba xona badimo ba Ha dira
 xwe se dirwe ka pela pela ka xo
 dira kotsi mo labeng. Tabaye
 kaone ke xo fihla mohu le dilo
 tšeo aneng a dirata kamoka
 byalo ka kxosi' Lepatō xe aile
 a fihlwa le matla la tlou leo ebeng
 ele mose amelo waxaxwe le thsipi
 ya lerale ya boxosi' ele ka sebopexo
 sa thoka. Xaele diruiwa dihlabywa
 ka taelo ya badimo. Ditaelo
 kamoka tsā badimo di hwetswa
 ka tsela ya didupe. Xaxo taelo
 yeo e ka hwetswaxo ka vtle le
 taelo ya didupe xe e se ya

660

K34/33

10

dilexo tsā dienywa tse diwa
 Badimo ba setša ditaba tsā
 ditloxlwana tsā bona. Xomme
 ba di sireletša kamo ba ka
 kxonaxo ka xona. Badimo ba
 dikxosi bana le maatla a
 taolo ya pula xo fitiša kxosi tse
 sa phelalo. Xomme ba dira xo
 ha puno ye botse. Badimo ba
 batho fela ba setša ditloxlwana
 ba tsōra eseng ba batho kamotse.
 Le ele badimo ba dikxosi
 bona ba emela ditloxlwana
 kamotse mabaka le pula le
 puno ye botse. Badimo kamotse
 bana le maatla xo tima
 meloko puno ka xo sitiša mabele
 ko mela le pula ena. Ka xo vealo
 ke xose setloxlwana seo xa se
 diwele badimo ba sona jwala
 le ele ngwaxa wa pula le
 wa mabele mantšhi.

660

K34/33

11

Badimo ba ha boelwa ke ditoba.
 Badimo ba itefeletsä xe ba sa
 hlompixwe ka xo tlišä malwetsi
 le mahu bathong. Xape le xona
 xo hloka pura le pula.
 Xe badimo ba bofetswe xo hwetswa
 ka ditsietsi mo melotong. Ke
 xona didupe di ha hwetsä ka
 ditadla xova ka bodupe xore
 badimo ba emi ka maoto xo
 lwa le moloka wo. Badimo
 ba okobatswa ka xo fwiwa ditoba.
 Badimo ba rapelwa ka dibaka
 fela. Xo rapelwa maliteng xoba
 xao xo epetswenq dihlasä xoba
 matlapa ao a emetsä xe badimo
 ka selo se byalo ka xomo xoba
 pudi le xe ele nku, kapa
 kxoso. Xape le byalwa bo
 okobatsä badimo le nama.
 Badimo ba rapelwa ke yo
 mong yo woxo a tsebaxo nama

660

XII

K34/33

12

le dieto tsä badimo xape elexo
 setloxlwana se serolo. Xape e
 kaba morra xoba mosadi-
 ke ele malwetsi. xo tla rapela
 morra xoba mosadi. Xale
 badimo ba dikxosi xo
 nyatexa setloxlwana sa di
 txadi ke xore ngwana wa
 mosadi wa tlaetsadi ya
 txosi. Thapelo ya malwetsi e
 diwa xantsi ka ngwaxa
 ka xo tla ya malwetsi le
 ditsietsi. Xale badimo ba
 dikxosi moloka le ngwaxa
 xo rapelwa xa tee ka ngwaxa
 komme thapelo tsä malwetsi
 di diwa ka malapeng
 xoba mesena. Thapelo ya
 malwetsi e diwa ka xo tsiva
 xa letsatsi le xo sobela xa lona.
 Mo xo rapelwaxo xona lona ledika
 tseo eleng matlaba xoba dikota

660

XIII

K34/33

13

le diolwana xoba dititikwana
 tšeo di emetsēco maina a
 badimo ka mehuta xoba monna
 le xe ele Mosadi. Xomme fela
 fiao xo diwa ka mmu xoba
 moša xoba mohlopa. Baitokišeko
 ba thapelo bo diwa ka xo
~~txop~~ txobakana xomme batho
 ba dikametsa badimo, mme
 ba swere seo se tlišitswexo
 xoba pheko xoba toba. Xomme
 xo ha tšwa o tee xo dira thapelo
 ka xo litsa ka maina a
 badimo xape le xo txopela xove
 badimo kamoka ba seke ba
 timana xo tsibisana ka xa
 pheko yeo. Xomme a fetsa
 ka xove pudubutšwana
 meloko xa e e tsebe. Ke xove
 badimo kamoka a ka seke
 a ba hlakanya ka xo
 bitsa ka maina. Ke xova

660

K34/33

14

bona ba Ha tsebana lobane
 ba dutse motse o tee ka fase.
 Komme xe a dutsi a
 rapela bontsi bya batho ba
 bitsa ka ntsin le tee la xore
 ntao! ntao! Ke xore ba lothsa
 xo supa xore ba hlomphong e
 tee le mo-rapedi. Xape yomong
 o Ha ba a letsa lepatata. Mosadi
 a letsa mokotokwane xore
 badimo ba thatxale xo kwa
 drieto tse botse tsä ditloholo.
 Thapelong ya moloto ke ya moloto
 hela. Komme thapelong ya
 pula xora ke ya bathokamoka.
 Komme mo thapelong ya
 moloto o Ha batho ba moloto
 kamoka xa muroxo le bana.
 Xale mpho ke e tee fela.
 Komme yora e Ha ntsira
 ke mo-rapedi xe a dutsi
 a revelela.

660

K34/33

15

Badimo ba rapelwa dilong
 karroka tšeo motha a rata xo
 xo di dira. Xe lesokana le
 nyetsi mosadi xoba monna
 mosadi yoo a swanetsi xo
 bescwa badimo ba moloko
 karroka xore ba motsebe.
 Xorime xo beyalo le xo ngwana
 o a bescwa pele xa badimo.
 Badimo ba senna le ba sesadi
 bana le maatla karroka. Badimo
 ba sesadi le senna ba kabelaela
 xodimo xa monna le mosadi.
 Xothuwe badimo xe bana le pelolelo
 ba botsama pele xore ba kwane
 xodimo xa seo motha a sa
 se beexo pele xa bona. Ke vuo
 thapelo e bitšako badimo
 karroka ka manna a bona
 Xabe e fetsako ka xore
 bona ba tsibisane xodimo xa
 mpho yoo ya motapedi.

660

K34/33

16

Maina kamoka a barra a
 a-tisina xo ba le molato xo ba-
 dirino xe ngwana a relwaleina
 leo se eseng la badirino. Komme
 le ~~ke~~ khuduxo e swanetsiwe
 xo bexwa xo badirino xobane xe
 motho a khuduxa a sa bexa
 badirino xa ba ka ye motseng
 wo ba sa o tsebesc. Komme
 mohlango ba thisa molato
 mong wa motse o ha nthisa
 kxomo. Malitla a badirino
 xa hlokomelwe. Komme se
 nyakexaxo ke dika ka xae
 xa motho elang e bona
 badirino. Ka xo realo ke xove
 badirino xa ba sale mabitheng
 ba boile ka xae. Xaele
 malitla xo hlokomelwa
 tla a dikosi. Komme
 xa xo nyakexe molebedi wa
 malitla.

660

K34/33

17

Dithothola di swanetswe xo
 lotwa ke molo ko wo mong
 le wo mong kamo badimo
 ba molo ko woo ba vatang
 ka xona. Xomme dithothola
 e kaba marumo, dilepe
 di pheta le malepe xape le
 seaparo seo se beng se ratwa
 ke moku. Dinko tsa xo
~~nesa~~ nesa pula di bolotwa
 ke kxosi koba mokomana
 yo a ka hwetivaxo koba le
 tsebo ya xo nesa pula. Xi
 hlokomela badimo xo na
 letaba le dinkomo. Badimo
 ba tsilisa batho thato ya
 bona. Kxosi ye mphsa e
 supwa ke xo tswalwa xa yona.
 Badimo ba supa leina la
 motho koba ke mang. Baetela
 batho lwana ba bona ka bolwetsi.
 Xomme xa ba thabelwe ka xe.

660

K34/33

18

Ka ketelo ya oona ba ka tliš'a
 kotsi ya ~~leho~~ leho xo batho
 ba bona. Xo a kholwa xove
 Modimo ya moxolo o xona.
 Leina la xaxwe ke Xxotswane.
 Xothwe o phela ka tšase xa
 mahu xomme xape xo
 thwe o tšwele ka tšase xa
 mmu xomme xa xo tšele
 yotho mo a dulaxo xona.
 Xxotswane xa ana ~~na~~ maatta
 a xo feta a badimo. Xomme
 o xona fela xo dira dilo
 kamoka eupa xa a se se
 ka bophelo bja motho. Xape
 xa xo xopolelwe xove motho o
 dirilwe ke Xxotswane eupa
 badimo ba dirile batho.
 Xomme Xxotswane o
 dirile tšohle tšeo di senaxo
 māya le madi. Xomme a
 buš'e tšohle kamoka ka xe

660

K34/33

a sa bonale ka mehla mo
 xo ts'ona. Xothwe fhoTswane
 ka ana taba le pula xape
 ka tsebe xo nesa pula.
 Komme pula le komeloto
 di taolong ya dikosi le
 badimo. Komme ka a lemoxe
 ditaba tsa batho. Komme
 ka ana taba le thswano ya
 batho ka xe baemedi babatho
 e le badimo. Komme Modimo
 ka so le bobo lobane le xe
 motho a dia bobo Modimo
 a ka seke a mokxala ka
 noosi komme o tla kxala
 ke badimo le batho ba ba
 phelaxo nae xe a bonwe ke
 bona. Badimo ba kxala
 motho ka xo tisa kotsi
 mothong yo. Komme ke xona
 batho ba tlaxo ko lemaka lore
 badimo ba sotse motho yo.

K34/33

660

Medimo ye mengwa eseng
 ya batho ye e hwetswaxo
 dihlareng metseng diphorong
 didibeng ke dile tseo di bolelwaxo
 gore ke batho batxale bao ba
 sa tsebyexo gore ke badimo ba
 moloko ope xoba ope. Komme
 bona ba hwetswa le xokwiva ka
 poifo ya letswalo la motho.
 Xothwe xe o ka bona modimo
 yo byalo o tla hwetsa ana
 le bopexo se byalo ka sebatana
 se motho a seso se bona
 bophelong bya xaxwe kamotla.
 Komme motho a ka kwa
 lentšu xare xa lesoka mme
 a seke a bona mong wa
 lona. Xape xothwe xe motho
 a bone seo a ka seke a
 phela xobane ke batho ba
 hwilexo kxale. Komme
 batho bao ba bitšwa ditlotlwane

K34/33 21

BANO

Ditlottwane ke batho bao ba
bolailexo ke baloi mme xa ba
a hwa ba tserwe ba sa phela
xola batho bare ba hwile.

Ke xona batho bao ba dirwa
koba dibopuwa tsa baloi. Ke
motho a bone ena o swame-
tse xo tse na ke bolwetsē byoo
a tlang xo sifa le xo bolala.
Byalo sedupe se tla bolala
xore motho yoo o bone thumi
koba setlottwane. Setlottwane
se seng hloxo ke ya motho
mme ~~mmele~~ mmele ke wa
noxa. Xape mme e ka ba wa
tan hloxo ya ba ya motho.
Xomme ye ke medimo ye
e lhasabywaxo ke batho xo
bonwa koba xo kwiwa mo
xong le maxong. Motho o
swametsē xo tloa dihlare
tse kxolo xore a seke a bona

660

K34/33

22

medimo ye. Xomme xa xo
 dumelwe xore motho a bonane
 le medimo ye xe e se dingaka
 tseo di nako le dihlare tsä
 xo swara medimo ye xe e
 thsaba. Xomme sedupe xoba
 di dupe di bobla xoba di
 rutwa bongaka ke medimo
 ye ka xare xa madiba a
 maxolo xoba di thaba.
 Mo baloing e ba diela tsoble
 byalo ka xo lemna xoba xo
 rua di ruwa tse ntsi
 ka xo tsama di tsewa ke
 badimo mo metseng mme
 ba sa bonwe ke motho le
 ka tsela ye yeo ba tseaxo
 ka yona xo sa tsebe motho.
 Mafelole a mo xo tsethwa xo
 etela fela dingaka tse txolo
 ka xe xo bofiwa ke batho
 loie xe motho a kaya lona

23

660

K34/33

a ka bona tse sa swanelwa xo
 xo bonwa ke ena, komme a
 hwa.

Malopō, ke moya o mobe o o
 ke o swere motho o mo hlotisa
 -xo, krapolo ya xaxwe ya setho
 Komme motho wa lelopo o
 lwala kuan kuan komme a bokela
 tse sa swanelaxo. Komme
 pōnō yaxaxwe ke ya xo bona
 batho ba xo hwa. Xape ba
 bang ba tšenwa ke sexapa
 ka batra la malopō. Komme
 xantzi motho o tla bora a
 o pela kopelo komme mo kopelong
 a bitša mame a batho ba
 xo hwa kxale eleng moloto
 xo ena. Komme ke xona
 ba ha lemoxa yoba motho
 o lwala malopō ke xona
 ke ha nyakexa ngaka
 ya malopō xo mo alafa

24

660

K34/33

Ngaka e tla alofa molwetsi
 ka xo tsenya malopō xoba ka
 xo raka. Xomme xo atile
 dingaka tsa xo a tsena
 tsenya. Ngaka e tla fa molwetsi
 dihlare tsa malopō xote
 a je. Ke xona ka moraxo
 a thakxe a bine. Ke xona
 malopō a tsene motho yoō.
 Xomme batho ba nako le
 meona ya malopō ba byalo
 ka didupe. Xomme base
 ba tseba tse fihlilexo pele xa
 bona. Xape ba tseba le tse
 sahlilexo direxa ka moraxo
 Xomme ba etelwa ke batho xo
 batsisa dibotsiso tsa temoso
 Ba ithuta modiso wo o xo babang
 eleng malopō a kxale. Xomme
 xa se malopō kamoka a a
 tsebaxo bo dube. A mang a
 kxona fela xo bina. A mang

660

K34/33

25

a kxona xo bina lexo alafa.
 Malōpō lo atele a basadi.
 Komme meōya xa enamaatta
 dilong. Xona le menyanya ya
 badimo eleng ya xo tōma di-
 enywa tsā ngwaxa moftsa.
 Xape xona le menyanya ya punā
 ye diwelwaxo badimo.

Batho ba malōpō xa banwe
 meetse a noka elexo meetse
 a pula le ngwaxa o thorna. Ke
 xona ba swanetsē xonwa
 ka thšidi xoba sehlare sa
 malōpō. Xe mosadi a tšo
 belexa xa dumelwe xo nwa
 meetse ao a sa kxako ke
 moapeedi wa xaxwe.

Komme ke xona o swanetsē xo
 alafya ke e mong. Xaelelelōpō
 la ngaka lona le ikalafa ka nosi.
 Motho yo mobyalo xa thibelwe xo
 phela le ba bangwe le xe a sesō

660

K34/33

26

xo alafiwa. Mo motho a
 hwilexo xona xo swanets'e xo
 foka ke txosi ka xape xore
 pula e ka sethe yana xe xo
 sa tlotswa dihlang tsa txosi
 tseo di hlatswako silafats'o ya
 felo fao. Le felo mo mosadi
 a belexets'eco xona xo
 swanets'e xo foka ke txosi, xape
 le mo a vthset'saxo xona
 meitse xo a fokiwa. Mo xong
 le mo xong kxampsi le metse
 ya batho mo xo tiilexo tadi
 txosi e swanets'e xo foka.
 Mo xo tiilexo tadi xa xo a
 dumelwa motho xo repela
 xona xobane o ha tsa boxale
 bya tadi ka maoto a xaxwe
 xo bo isa xae xaxwe. Xo foka
 ke xo ilolla xore bobu bo fedile,
 xoba boxale bya bobu bo thoxile.
 Xomme xe xo fokiwa mo

660

K34/33

27

Xo tiilexo Hadi Xoba mo xo
 hwets'exo mo le mo a bolokilwexo
 Xona xo bolawa puadi Xoba
 ntha ntha. Ke Xona xo ha
 xotswa mollo o morwa elexo wa
 thsekha. Xe xo tsone thoto ya
 xo nyala morwedi a motho o
 swanets'e xo bexa badirra kobane
 Xe badirra ba sa bexwa xo ka
 diexa Kotsi Kodimo ka ditxomo
 tseo. Xomme xo ka hlabixwa
 Kxomo ye ngwe xo bexa badimo
 ka yona. Diaba tsa badimo
 ditsebywa tudu tudu mo
 ditxomeng kamoka. Xomme
 ditxoma kamoka di
 tsebywa Xoba ke tsa badimo ba
 Kxosi' eleng ditxosi' tsa
 Kxale. Ke Xona xe motho a
 hlobite Xoma o swanets'e xo
 balawa Xoba a + ntha txarebe.
 Xomme Xoma ke badimo.

660

XXVIII*

K34/33

28*

ba dikxosi ka xelo sa
dumelwe motho yo mong xo
dira koma.

Xe motho a hlodile koma.
Ke xona badimo ba kabelaela
ka xo thisa kosi ya lehu xo
kxosi. Xapo koma e supa
yoba e laola bophelo bya kosi.
Ke xore xe kxosi e dira kudu
koma e ka sethe ya phela xa
lêlêlê. Le koma ya basabi
e sale maatleng a badimo ba
kxosi.

End. 8.660

Ia Mottalekoma

J.P.M. Malatsi